

**MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
Prijedor**

**Finansijski izvještaji za godinu koja se
završava 31. decembra 2018. godine**

i

Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1 - 3
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	
Bilans uspjeha	
Izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima u periodu	
Bilans stanja	
Bilans tokova gotovine	
Izvještaj o promjenama u kapitalu	
Napomene uz finansijske izvještaje	

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима и руководству друштва MIRA a.d. чланica KRAŠ grupe Prijedor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor ("Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima u periodu, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formirajući našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključno pitanje revizije	Primjenjene procedure revizije
1. Priznavanje prihoda (tačnost evidentiranja prihoda), Napomena 5.9. uz finansijske izvještaje	

Postoji rizik u vezi sa tačnošću priznatih prihoda od prodaje gotovih proizvoda koji proizilazi iz samih procedura prodaje, naknadno odobrenih količinskih i akcijskih popusta, kao i činjenice da prihodi predstavljaju važan parametar kojim se ocjenjuje uspješnost poslovanja. Računovodstvene politike Društva koje se odnose na priznavanje prihoda su objelodanjene u Napomeni 3.11.

Na bazi sprovedenih procedura, nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost evidentiranih prihoda u 2018. godini.

Sproveli smo testove relevantnih kontrola nad procesom prodaje kroz provjeru dizajna i efikasnosti relevantnih kontrola vezanih za prodaju gotovih proizvoda. Obezbjedili smo razumijevanje značajnih procesa vezanih za priznavanje prihoda. Takođe smo sproveli suštinske analitičke procedure vezane za značajne vrste prihoda, kao i specifične procedure kako bismo se uvjerili u tačnost i kompletност priznatih prihoda.

Pregledali smo uslove ugovora sa najznačajnijim kupcima. Testirali smo usaglašenost ugovorenih uslova popusta sa iznosima količinskih i akcijskih popusta iskazanih na knjižnim odobrenjima izdatim kupcima.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима и руководству друштва MIRA a.d. чланica KRAŠ grupe Prijedor (Nastavak)

Ključna pitanja revizije (nastavak)

Ključno pitanje revizije	Primjenjene procedure revizije
2. Zalihe (vrijednovanje zaliha), Napomena 5.2. uz finansijske izvještaje	

Navedeno ključno revizorsko pitanje je izabрано zbog toga što obuhvata značajne procjene rukovodstva Društva vezane za svođenje zaliha na neto prodajnu vrijednost ukoliko je ona niža od cijene koštanja. Računovodstvene politike Društva koje se odnose na priznavanje zaliha su objelodanjene u Napomeni 3.4.

Na bazi sprovedenih procedura, nismo identificirali značajne nalaze u odnosu na vrijednovanje zaliha na dan 31. decembar 2018. godine.

Naši revizorski postupci su uključivali razumijevanje poslovnih procesa vezanih za praćenje starosne strukture zaliha, kao i razumijevanje procedura za utvrđivanje nivoa svođenja zaliha na neto prodajnu vrijednost. Na bazi uzorka smo provjerili kalkulaciju izlaza zaliha po metodu ponderisanog prosječnog troška. Od Društva smo pribavili starosnu strukturu zaliha i provjerili tačnost evidencija na bazi uzorka pojedinačnih stavki. Na bazi uzorka smo provjerili da li su cijene po kojima su se prodavali gotovi proizvodi veće od cijena po kojima društvo priznaje zalihe, tj. da li je potrebno svođenje zaliha na neto prodajnu vrijednost.

Ostala pitanja

Finansijski izvještaji Društva za godinu završenu 31. decembra 2017. bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izvještaju od 5. marta 2018. godine izrazio mišljenje bez rezerve na ove finansijske izvještaje.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**Aкционарима и руководству друштва MIRA a.d. чланica KRAŠ grupe Prijedor (Nastavak)****Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)**

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog uslijed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog uslijed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog uslijed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Tibor Florjan.

Banja Luka, 6. mart 2019. godine



Tibor Florjan
Ovlašćeni revizor
BDO d.o.o. Banja Luka

Matični broj: 01430297
 Šifra djelatnosti: 10.72
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Sjedište: PRIJEDOR
 JIB: 4400674180007

**АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ БАВАЛУКА
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ПРИЈЕДОР**

Poslovna jedinica: 562-007-00000038-38
 161-045-00212200-48
 552-000-16636592-85

ПРИМЉЕНО ДАНА

ПРИМЉЕНО 28 -02- 2019

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	201	21.823.463	22.925.768
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	202	15.610	4.648
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	203		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	204	15.610	4.648
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	205		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	206	22.087.554	22.285.290
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	207	16.296.213	16.651.849
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	208	53.044	67.698
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	209	5.738.297	5.565.743
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	210	13.389	10.381
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	211		534.438
640, 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	212	401.544	
642, 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	214		
II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)				
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	215	108.454	91.011
510 do 513	2. Troškovi materijala	216	20.636.071	21.474.577
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	217		
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	218	12.480.642	13.562.705
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	219	5.781.376	5.582.909
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	220	5.483.147	5.242.780
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	221	298.229	340.129
540	a) Troškovi amortizacije	222	430.685	466.771
541	b) Troškovi rezervisanja	223	1.474.236	1.404.889
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	224	1.474.236	1.404.889
555	7. Troškovi poreza	225		
556	8. Troškovi doprinosa	226	403.741	389.166
B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)				
V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)				
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	227	1.187.392	1.451.191
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	228	0	0
661	2. Prihodi od kamata	229		
662	3. Pozitivne kursne razlike	230		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	231	184.210	80.969
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	232		
669	6. Ostali finansijski prihodi	233	4.852	5.740
56	II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	234	179.226	75.127
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	235		
561	2. Rashodi kamata	236		
562	3. Negativne kursne razlike	237	132	102
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	238	241.245	475.911
569	5. Ostali finansijski rashodi	239		
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)				
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)				
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67	I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)	240	64.254	107.346
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	241		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	242		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	243		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	244	1.130.357	1.056.249
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	245	0	0
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	246		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	247		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	248		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	249		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	250	62.218	105.879

Grupa računa, račun	POZICIJA	Iznos		
		Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
57	II - OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	52.536	101.866
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	5.362	73.583
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263	166	
576	7. Manjkovи, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	47.008	28.283
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)		268	11.718	5.480
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)		269	0	0
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRJEDNOSTI IMOVINE				
68	I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	352.103	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	352.103	
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	0	0
580	1. Obezvrijedenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvrijedenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrijedenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrijedenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrijedenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrijedenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrijedenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvrijedenje potraživanja primjenom indirektna metoda utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvrijedenje ostale imovine	289		
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)		290	352.103	0
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)		291	0	0
690, 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292	3.832	118.873
590, 591	LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	293	1.414	17.056
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	1.496.596	1.163.546
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	0	0
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT				
721	1. Poreski rashodi perioda	296	62.023	38.606
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297	81.726	124.192
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	1.352.847	1.000.748
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)		301	22.427.862	23.232.956
UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)		302	20.931.266	22.069.410
724	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOV RIASPODEJLE DOBITKA U TOKU PERIODA	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinski vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	327,74	334,03
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	376,83	380,92


U: Prijedoru

Datum: 31.01.2019.

MIRAE
A.D. ZADROZDODVODNI
(M.P.)
KEKSA I SRDNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR UL. KRALJA ALEKSANDRA BR. 5

Lice sa licencom: Svjetlana Kačavenda, dipl. ekonomist

Lice ovlašćeno za zastupanje: Marica Vidaković



Matični broj: 01430297
 Šifra djelatnosti: 10.72
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Sjedište: PRIJEDOR
 JIB: 4400674180007

Poslovni računi: 562-007-00000038-38
 161-045-00212200-48
 552-000-16636592-85

Izvještaj
o ostalim dobitcima i gubitcima perioda
 za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A. NETO DOBITAK IЛИ NETO GUBITAK PERIODA (299 или 300)		400	1.352.847	1.000.748
I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 до 407)		401	0	0
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju		402		
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju		403		
3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		404		
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja		405		
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova		406		
6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu		407		
II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 до 413)		408	0	0
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju		409		
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		410		
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja		411		
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova		412		
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu		413		
B. OSTALI DOBICI IЛИ GUBICI U PERIODU (401 - 408) или (408 - 401)		414	0	0
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOŠI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE		415		
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)		416	0	0
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU				
I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)		417	1.352.847	1.000.748
II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)		418	0	0


U: Prijedoru

Datum: 31.01.2019.

Lice sa licencom: Svjetlana Kačavenda, dipl.eco


 MIRA d.o.o.
 A.D. ZA PROIZVODNJU I
 REKLAŠIRANJE
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIJEDOR ILI KRALJEVSKA ULICA 14/1

Lice ovlašćeno za zastupanje: Marica Vidaković



Matični broj: 01430297
 Šifra djelatnosti: 10.72
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Sjedište: PRIJEDOR
 JIB: 4400674180007

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ БАЊА ЛУКА
ПОСЛОВНА ЈЕДИНАЦА ПРОЈЕДОР

Poslovni računi: 562-007-00000038-38
 161-045-00212200-48
 552-000-16636592-85

ПРИМЉЕНО ДАКА

ПРИМЉЕНО 28-02-2019			
Орг.јед.	Број	Прилога	Вриједност
Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31.12.2018. godine			

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
			Bruto	Ispравка vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)		001	45.398.641	26.672.353	18.726.288	18.762.845
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)		002	0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)		008	45.398.641	26.672.353	18.726.288	18.762.845
020, dio 029	1. Zemljište	009	821.294		821.294	821.294
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	17.337.639	9.238.649	8.098.990	8.245.306
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	27.239.168	17.433.704	9.805.464	9.696.245
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi	013			0	
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	540		540	
III - BIOLSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)		015	0	0	0	0
030, dio 039	1. Šume	016			0	
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018			0	
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019			0	
037, 038, dio 039	5. Avansi i bioliska sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)		021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		030			0	
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)		031	10.467.119	336.344	10.130.775	10.378.940
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 037)		032	3.327.179	336.344	2.990.835	3.207.964
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	2.458.512	336.344	2.122.168	1.929.471
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	5.864		5.864	13.892
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	850.781		850.781	1.244.297
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	12.022		12.022	20.304
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)		039	7.139.940	0	7.139.940	7.170.976
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	6.407.050		6.407.050	5.957.526
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	4.470.930		4.470.930	4.615.466
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	9.069		9.069	7.423
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	1.746.508		1.746.508	1.215.370
208, dio 209	g) Sumnjava i sporna potraživanja	044			0	
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	549		549	374
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	046	179.994		179.994	118.893
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	91.561	0	91.561	144.948
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	90.186		90.186	141.958
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050			0	
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana	051	1.375		1.375	2.990
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovaju	052			0	
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053			0	
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili ponишavanju	054			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	361.932	0	361.932	649.685
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	
241 do 249	b) Gotovina	058	361.932		361.932	649.685
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	258.976		258.976	399.818
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	20.421		20.421	18.999
288	III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061			0	
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)		062	55.865.760	27.008.697	28.857.063	29.141.785
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063			0	
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)		064	55.865.760	27.008.697	28.857.063	29.141.785
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	065	199.163		199.163	452
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)		066	56.064.923	27.008.697	29.056.226	29.142.237

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5
PASIVA				
	A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101	22.370.337	21.141.210
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	18.473.634	18.473.634
300	1. Akcijski kapital	103	18.473.634	18.473.634
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III - EMISSIONA PREMJA	110		
321	IV - EMISSIONI GUBITAK	111		
dio 32	V - REZERVE (113 do 115)	112	322.535	260.674
322	1. Zakonske rezerve	113	322.535	260.674
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331, 334	VI - REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	3.574.168	2.406.902
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	2.221.321	1.406.156
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	1.352.847	1.000.746
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odloženo poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
V. OBAVEZE (136 + 144)				
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	135	6.486.726	8.000.575
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	136	795.549	2.324.312
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	137		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	138		
413, 414	4. Dugoročni krediti	139		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	140	736.694	2.324.312
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	141	58.855	
419	7. Ostale dugoročne obaveze	142		
42 do 49	II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	5.691.177	5.676.263
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	1.604.693	1.874.900
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424, 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1.604.693	1.874.900
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	3.263.541	3.193.800
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	1.713	1.713
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152	1.341.067	890.427
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	528.530	779.159
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1.390.307	1.519.137
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	1.924	3.364
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	466.764	416.591
460 do 469	5. Druge obaveze	158	27.295	25.272
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	28.647	25.698
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	62.023	
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	32.296	15.810
495	10. Odložene poreske obaveze	163	205.918	124.192
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)		164	28.857.063	29.141.785
D. VANBILANSNA PASIVA		165	199.163	452
D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)		166	29.056.226	29.142.237


U: Prijedoru

Datum: 31.01.2019.

MIRA
 (M.P.)
 A.D. ZA PROIZVODNju
 KEKSA I SRDNIH PROIZVODA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Lice sa licencom: Svetlana Kačavenda, dipl.ecc

Lice ovlašćeno za zastupanje: Marica Vidaković



Matični broj: 01430297
 Šifra djelatnosti: 10.22
 Naziv prvrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Sjedište: PRIJEDOR
 JIB: 4400674180007

Poslovni računi: 562-007-00000038-38
 161-045-00212200-48
 552-000-16636592-85

Bilans tokova gotovine
 (Izvještaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI			
2.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	24.411.883	22.630.908
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	22.842.068	21.107.812
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1.569.815	1.523.096
6.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	22.044.357	20.119.213
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i daci avansi	506	12.013.490	10.400.032
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	4.759.208	4.345.984
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	95.838	180.071
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		186.212
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	5.175.821	5.006.914
12.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (501 - 505)	511	2.367.526	2.511.695
13.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (505 - 501)	512	0	0
14.	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	78.231	70.674
16.	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	15.594	25.234
17.	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18.	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517	4.852	5.740
20.	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21.	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	57.785	39.700
22.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	833.923	481.814
23.	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
24.	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25.	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	833.923	481.814
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	526	755.692	411.140
29.	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30.	I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	0	0
31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
33.	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34.	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	1.889.132	1.701.395
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1.874.900	1.701.395
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	14.232	
40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	540	1.889.132	1.701.395
44.	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	24.490.114	22.701.582
45.	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	24.767.412	22.302.422
46.	Ø. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	543	0	399.160
47.	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	277.298	0
48.	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	649.685	365.272
49.	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		42.294
50.	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	10.455	157.041
51.	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	361.932	609.685

U: Prijedoru

Datum: 31.01.2019.

MIRA
 A.D. ZA PODUZETNIČKI
 KEKS I SRODNIH PROJEKTOVA
 ČLANICA KRAŠ GRPE
 PRIJEDOR UL. KRALJA ALJASA 6A

Lice sa licencom: Svjetlana Kačavenda, dipl.ed.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Marica Vidaković

Matični broj: 01430297
 Šifra djelatnosti: 10.72
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MIRA a.d. članica KRAŠ grupe
 Sjedište: PRUEODOR
 JIB: 4400674180007

Poslovni računi: 562-007-00000038-38
 161-045-00212200-48
 552-000-16636592-85

Izvještaj o promjenama u kapitalu
za period koji se završava na dan 31.12.2018. godine

- u konvertibilnim markam

Redni broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Stanje na dan 01.01.2017. god.	901	18.473.634	548.571		202.146	5.310.727	24.535.078		24.535.07
2.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902					0			
3.	Efekti ispravke grešaka	903					0			
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (901 ± 902 ± 903)	904	18.473.634	548.571	0	202.146	5.310.727	24.535.078	0	24.535.07
5.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		-53.581			53.581	0		
6.	Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		
8.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					1.237.209	1.237.209		1.237.209
9.	Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					0			0
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910			-58.528	158.527	99.999			99.999
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911					0			0
12.	Stanje na dan 31.12.2017. god. / 01.01.2018. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	18.473.634	494.990	0	260.674	6.442.990	25.672.288	0	25.672.288
13.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913					0			0
14.	Efekti ispravke grešaka	914		-494.990			-4.036.088	-4.531.078		-4.531.078
15.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2018. god. (912 ± 913 ± 914)	915	18.473.634	0	0	260.674	2.406.902	21.141.210	0	21.141.210
16.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916					0			0
17.	Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917					0			0
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918					0			0
19.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					1.352.847	1.352.847		1.352.847
20.	Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					0			0
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921			-61.860	185.581	123.721			123.721
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922					0			0
23.	Stanje na dan 31.12.2018. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	18.473.634	0	0	322.534	3.574.168	22.370.336		22.370.336

U: Prijedor

Datum: 31.01.2019.

M I R A
 A.D. ZA PROIZVODNJU
 (M.P.)
 KEKSA I SRODNIH PRODUKATA
 ČLANICA KRAŠ GRUPE
 PRIJEDOR UL. KRALJA ALEKSANDRA BR. 7

Lice sa licencom: Svjetlana Kačavenda, dipl.eco

Lice ovlašćeno za zastupanje: Marica Vidaković



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

M I R A a.d. za proizvodnju
keksa i srodnih proizvoda
članica Kraš grupe
Prijedor

N A P O M E N E

UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Z A 2018. GODINU

U Prijedoru, januar 2019. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

MIRA je akcionarsko društvo koje se bavi proizvodnjom keksa i srodnih proizvoda (čajnih peciva, punjenih čajnih peciva i vafl-proizvoda). U sastavu je društva Kraš d.d. Zagreb kao članica Kraš grupe.

Proizvodnja keksa u Prijedoru datira još od 1928. godine kada je Vid Četić sa svojom porodicom pokrenulo manufaktturnu izradu keksa i medenjaka. Kao društveno preduzeće MIRA posluje od 1946. godine, od 1948. godine posluje pod imenom "Mira Cikota" Prijedor kao samostalni privredni subject.. Tokom 1967. godine izvršeno je udruživanje i "Mira Cikota" ulazi u satav „Josip Kraš“-a Zagreb. Na osnovu toga, tokom 1991. godine registrovano je društvo „Kraš – Mira Cikota“, Prijedor dok je 1992. godine promijenjen naziv u MIRA d.o.o., Prijedor. U skladu s propisima Republike Srpske, u 1995. godini, Društvo je postalo osnovno državno preduzeće.

Direkcija za privatizaciju Republike Srpske, Rješenjem broj 01-109-4/99 od 30. oktobra 2001. godine, odobrila je program privatizacije i donijela odluku da se privatizacija državnog kapitala u ukupnom iznosu od 18,473,634 KM obavi vaučer ponudom (55% državnog kapitala) u korist KRAŠ d.d., Zagreb i metodom tendera (30% državnog kapitala). Na osnovu istog rješenja, u postupku privatizacije, 10% vrijednosti akcija državnog kapitala prenijeto je na Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i 5% na Fond za restituciju Republike Srpske Većinski vlasnik. Društva je Kraš d.d. Zagreb koji posjeduje 76.09 % akcija.

Integracijom MIRE u poslovni sistem Kraša ostvarene su brojne pretpostavke za uspješnije poslovanje, kao što su: implementiranje informatičkog sistema komplementarnog Krašu; značajni investicioni radovi u proizvodnji, skladištu i fabričkom krugu, administrativnoj zgradi; umnožavanje aktivnosti značajnih za vizuelni identitet, itd. Kao rezultat uspješne integracije u poslovni sistem Kraša, Mira je uspostavila i potvrdila sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, IFS, Halal., a Društvo takođe slijedi smjernice HACCP standara za sigurnost hrane.

Usklađujući se sa Zakonom o privrednim društvima 2016. godine Društvo mijenja naziv u MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe.

MIRA je danas vodeći proizvođač konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini: 29% svojih proizvoda plasira na domaće tržište, a 71% izvozi, i to najvećim dijelom u Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Zapadnu Evropu, kao i u prekoceanske zemlje – Saudijsku Arabiju, Ameriku, Kanadu, Australiju i Irak.

Upisani osnovni kapital iznosi 18,473,634 KM i podijeljen je na 18,473,634 akcije nominalne vrijednosti 1 KM.

Na dan 31. decembra 2018. godine Društvo je zapošljavalo 381 radnika (31. decembra 2017. godine 360 radnika).

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Izjava o usklađenosti

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15) i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji pravna lica i preduzetnici u Republici Srpskoj sastavljaju i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom, pri čemu se pod profesionalnom regulativom podrazumevaju primjenjivi Međunarodni računovodstveni standardi (MRS), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

2.2. Procjenjivanje

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela prвobitne (istorijske) vrijednosti.

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa primijenjenim okvirom za izvještavanje zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje djeluju realno i razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je procijenjena na ovaj način.

2.3. Zvanična valuta izvještavanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni na dan 31.12.2018. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Načelo stalnosti poslovanja (“going concern”)

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (“going concern” konceptom) koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

3.2. Poslovne promjene u stranoj valuti

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u konvertibilne marke po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji je važio na dan poslovne promjene.

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja se preračunavaju u njihovu protuvrijednost u konvertibilnim markama po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, kao i kursne razlike nastale prilikom prevodenja sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u bilansu uspjeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.

Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta na dan 31. decembra su:

Valuta	2017.	2018.
EUR	1.95583	1.95583
USD	1.63081	1.70755
CAD	1.30050	1.25358

3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i gubitke uslijed obezvrijedeњa. Početno mjerjenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme tokom godine evidentirane su po nabavnoj vrijednosti koju čine faktura dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne spremnosti.

U skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom, na dan bilansa stanja rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Društva.

Ukoliko postoji indicija da je neko sredstvo obezvrijedeno, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijedeњa. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknade vrijednosti. Gubitak zbog obezvrijedeњa se priznaje u iznosu razlike na teret rashoda.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se po proporcionalnom metodu primjenom stopa amortizacije koje su određene tako da se nabavna vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku vijeka upotrebe.

Određivanje korisnog vijeka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora.

Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava na nabavnu vrijednost kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno počev od narednog mjeseca od datuma nabavke.

Primjenjene stope amortizacije u tekućem i prethodnom obračunskom periodu su:

Opis	2017. %	2018. %
Gradjevinski objekti	2.20 - 10	2.50 -10
Postrojenja i oprema	1 - 20	0.339-25
Računari i ostala oprema	10 - 25	10 – 25

Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme terete ostale rashode.

Predmeti dugoročne materijalne imovine povlače se iz upotrebe i rashoduju, kada se od njih više ne očekuje korist.

Troškovi pozajmljivanja (kamate i slični troškovi) ugovoreni i nastali zbog pribavljanja određenih sredstava, ako je potrebno duže vrijeme da se počnu koristiti i koji su nastali do završetka izgradnje, kapitalizuju se.

3.4. Zalihe

Zalihe učinaka se iskazuju po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Nabavnu vrijednost sirovina, materijala i trgovачke robe čini fakturna cijena dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha vrši se po metodi prosječne ponderisane nabavne cijene.

3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja se sastoje od potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i ostalih potraživanja.

Potraživanja od kupaca su iskazana po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste, kao i za ispravku vrijednosti koja je zasnovana na procjeni naplativosti pojedinačnog potraživanja.

Potraživanja od kupaca iz inostanstva izražena u stranim valutama, iskazuju se u konvertibilnim markama preračunatim po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan poslovne promjene.

Ispravka vrijednosti se formira za ona potraživanja za koje postoji objektivan dokaz da su obezvrijedjena, odnosno za koja rukovodstvo Društva procjenjuje da se ne mogu naplatiti u punom iznosu i ista se evidentira kao rashod u bilansu uspjeha u periodu kada je procjena izvršena.

Društvo obračunava obezvrijedjenje sumljivih potraživanja na osnovu procijenjenih gubitaka koji nastaju, jer kupci nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U procjeni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvrijedivanja za sumnjičiva potraživanja Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja.

Ovo zahtijeva procjene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini. Stvarni nivo potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procijenjenih nivoa naplate, što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.

Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti donosi rukovodstvo Društva.

Direktan otpis na teret rashoda vrši se ako je dokumentovana nenaplativost potraživanja.

3.6. Gotovina

Imovina u obliku novca na računima i u blagajni, iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama.

Novčana sredstva u stranoj valuti na računima i u blagajni, iskazuju se u konvertibilnim markama preračunatim po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan transakcije i na dan bilansa stanja.

Kapital i rezerve

Kapital predstavlja trajni najkvalitetniji izvor sredstava, odnosno čini neto imovinu društva.

U poslovnim knjigama kapital se iskazuje kao: osnovni kapital, zakonske rezerve, neraspoređena dobit iz prethodnog perioda, dobit tekuće godine, a gubitak predstavlja ispravku vrijednosti kapitala.

Revalorizacione rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad knjigovodstvene vrijednosti, prema zahtjevima MRS 16, a u Društvu su formirane na bazi procjene koja je izvršena nakon završetka postupka privatizacije.

S obzirom da Društvo, prema računovodstvenim politikama, primjenjuje metodu troška kod vrednovanja imovine, u 2018. godini Društvo je ukinulo revalorizacione rezerve u korist neraspoređene dobiti.

Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane dokumentima i ugovorom o stvaranju obaveze.

Na kontu dugoročnih obaveza prema bankama i drugim finansijskim institucijama evidentiraju se dugoročni (s rokom povrata dužim od godine dana) krediti primljeni od finansijskih institucija kao što su banke, osiguravajuća društva i sl.

Obaveze za primljeni kredit knjiže se u visini iznosa primljenog kredita na računu Društva.

Na dan bilansiranja dio dugoročnog kredita koji dospjeva na plaćanje u periodu do jedne godine knjiži se na kratkoročne obaveze.

3.9. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze (obaveze prema dobavljačima, zaposlenima i sl) iskazuju se u poslovnim knjigama i izvještajima prema vrijednosti poslovne promjene koja je dokazana dokumentom (fakturom ili ugovorom).

Na poziciji kratkoročnih kredita iskazuju se obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama, sa rokom dospjeća do 12 mjeseci od datuma bilansa stanja.

Na ovoj poziciji se iskazuje i dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na kontima Pasivnih vremenskih razgraničenja evidentira se odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda.

Kao odgođeno plaćanje troškova, iskazuju se troškovi koji dospjevaju za obračunavanje u tekućem periodu, a obaveza plaćanja nastaje u sljedećem obračunskom periodu.

Kao prihod budućeg perioda iskazuje se odgođeno priznavanje prihoda, za koje se sa prihvatljivom sigurnošću može procijeniti nemogućnost naplate, odnosno na osnovu odredbi standarda nisu stečeni uslovi za njihovo priznavanje.

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi od prodaje proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi od pružanja usluga se priznaju u obračunskom periodu u kome je usluga pružena i iskazuju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po kratkoročnim i dugoročnim potraživanjima, pozitivne kursne razlike i ostale finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa povezanim i ostalim pravnim licima.

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.

U okviru ostalih prihoda iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, pozitivni efekti promjene fer vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

Na kraju svakog obračunskog perioda utvrđuje se promjena vrijednosti nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe u odnosu na početno stanje.

U bilansu uspjeha utvrđeni iznos povećanja vrijednosti zaliha učinaka povećava, a iznos smanjenja smanjuje prihode.

3.12. Rashodi

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene kredite, koja se evidentira u bilansu uspjeha perioda na koji se odnosi, a u skladu sa načelom uzročnosti.

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja, rashodi po osnovu obezvrijedenja imovine, negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

3.13. Naknade zaposlenima

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo obračunava plate i naknade radnicima u bruto iznosu, uključujući i poreze i doprinose, na teret troškova perioda na koji se odnose.

U skladu sa pozitivnim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i internim aktima, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 neto mjesечne zarade koje je zaposleni ostvario u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne mogu biti manje od 3 prosječne mjesecne neto zarade isplaćene u Republici Srpskoj u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina.

Društvo ne vrši obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina korišćenjem metoda sadašnje vrijednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuara. Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima, a ne o naknadama nakon prestanka radnog odnosa, aktuarski dobici i gubici, kao i troškovi prethodnog perioda priznaju se u cijelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

3.14. Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske. Konačna poreska osnovica, na koju se primjenjuje stopa poreza na dobit od 10 % utvrđuje se poreskom prijavom. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se obračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije uglavnom obuhvataju povećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju i umanjenje za gubitke u poslovanju iz ranijih godina.

U 2015. godini donesen je Zakon o porezu na dobit (Službeni glasnik Republike Srpske 94/15), a na osnovu njega i Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobođanje od plaćanja poreza (Službeni glasnik Republike Srpske 45/16).

U 2017. godini dosen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Službeni glasnik Republike Srpske 1/17), na osnovu njega i Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe (Službeni glasnik Republike Srpske 96/17) koji propisuju novi način obračuna amortizacije za poreske svrhe, kao i visinu stopa amortizacije osnovnih sredstava za poreske svrhe koji se bitno razlikuju od metoda obračuna i visine stopa amortizacije koji se primjenjuju za računovodstvene svrhe, iz čega nastaju privremene poreske razlike. Kao posljedica navedenih izmjena propisa u finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2018. godine iskazane su odložene poreske obaveze, odnosno odloženi poreski rashodi u iznosu od 81,726.33 KM.

4. KOREKCIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Društvo je 22.10.2018.godine izvršilo određene korekcije prethodno iskazanog bilansa stanja na dan 31.decembra 2017.godine, radi korekcije grešaka iz prethodne godine, u skladu sa IAS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“.

(a) Efekti korekcija na dobitku tekuće godine i akumuliranom dobitku na dan 31.12.2017. godine

	<i>31. decembar 2017.</i> Akumulirani dobitak ranijih godina	<i>31.decembar 2017.</i> Dobitak tekuće godine
Akumulirani dobitak/Dobitak tekuće godine, prethodno iskazan	5,205,781	1,237,209
Korekcije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine:		
- usklađivanja vrijednosti nekretnina u skladu sa računovodstvenim politikama	(3,799,625)	(236,463)
a) neraspoređena dobit		
Ukupno neto korekcije akumuliranog dobitka i tekućeg dobitka u 2017. godini	(3,799,625)	(236,463)
Akumulirani dobitak ranijih godina/Dobitak tekuće godine, korigovan	1,406,156	1,000,746

Korekcija akumuliranog dobitka na dan 31.12.2017. godine predstavlja korekciju amortizacije građevinskog objekta koja nije obračunavana u periodu od 1990. do 2017. godine. Usklađivanje je izvršeno na način da je objekat aktiviran i retroaktivno izvršena ispravka na teret neraspoređene dobiti.

(b) Efekti korekcija bilansa uspjeha na dan 31. decembra 2017. godine

	<i>Preliminarno 2017</i>	<i>Korekcije +/-</i>	<i>Korigovano 2017</i>
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje roba i učinaka	22,289,938	-	22,289,938
Ostali poslovni prihodi	91,011	-	91,011
Prihodi od aktiviranja robe i učinaka	10,381	-	10,381
Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	534,438	-	534,438
	<u>22,925,768</u>	<u>-</u>	<u>22,925,768</u>
Poslovni rashodi			
Troškovi materijala, goriva i energije	13,562,705	-	13,562,705
Troškovi bruto zarada, bruto naknada zarada i ostali lični rashodi	5,582,909	-	5,582,909
Troškovi proizvodnih usluga	441,771	25,000	466,771
Troškovi amortizacije	1,168,428	236,461	1,404,889
Nematerijalni troškovi	482,303	(25,000)	457,303
	<u>21,238,116</u>	<u>236,461</u>	<u>21,474,577</u>
Poslovni dobitak	<u>1,687,652</u>	<u>(236,461)</u>	<u>1,451,191</u>
Finansijski prihodi/(rashodi)			
Finansijski prihodi	80,969	-	80,969
Finansijski rashodi	475,911	-	475,911
	<u>(394,942)</u>	<u>-</u>	<u>(394,942)</u>
Dobitak/(gubitak) redovne aktivnosti	<u>1,292,710</u>	<u>(236,461)</u>	<u>1,056,249</u>
Ostali prihodi	107,346	-	107,346
Ostali rashodi	(101,866)	-	(101,866)
Efekti ispravki grešaka iz ranijih godina	101,817	-	101,817
	<u>107,297</u>	<u>-</u>	<u>107,297</u>
Dobitak prije oporezivanja	<u>1,400,007</u>	<u>(236,461)</u>	<u>1,163,546</u>
Tekući i odloženi porez na dobit	162,798	-	162,798
Neto dobitak perioda	<u>1,237,209</u>	<u>(236,461)</u>	<u>1,000,748</u>

(c) Efekti korekcija bilansa stanja na dan 31. decembra 2017. godine

	<i>Preliminarno 2017.</i>	<i>Korekcije +/-</i>	<i>Korigovano 2017</i>
AKTIVA			
Stalna sredstva			
Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine			
	23,293,923	(4,531,078)	18,762,845
	23,293,923	(4,531,078)	18,762,845
Obrtna imovina			
Zalihe	3,207,964	-	3,207,964
Potraživanja od kupaca	5,838,259	-	5,838,259
Druga kratkoročna potraživanja	119,267	-	119,267
Kratkoročni finansijski plasmani	144,948	-	144,948
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	649,685	-	649,685
Porez na dodatu vrijednost	399,818	-	399,818
Aktivna vremenska razgraničenja	18,999	-	18,999
	10,378,940	-	10,378,940
Ukupna aktiva	33,672,863	(4,531,078)	29,141,785
PASIVA			
Kapital			
Akcijski kapital	18,473,634	-	18,473,634
Rezerve	260,674	-	260,674
Revalorizacione rezerve	494,990	(494,990)	-
	5,205,780	(3,799,625)	1,406,155
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1,237,209	(236,463)	1,000,746
Ukupni kapital	25,672,287	(4,531,078)	21,141,209
Dugoročne obaveze			
Kratkoročne obaveze			
Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva na plaćanje do 1.godine	1,874,900	-	1,874,900
Primljeni avansi	1,713	-	1,713
Dobavljači	3,192,087	-	3,192,087
Obaveze za zarade i naknade zarada	416,591	-	416,591
Druge obaveze	25,271	-	25,271
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	25,698	-	25,698
Pasivna vremenska razgraničenja	140,004	-	140,004
	5,676,264	-	5,676,264
Ukupna pasiva	33,672,863	(4,531,078)	29,141,785

5. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
❖ NAPOMENE UZ BILANS STANJA
5.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(u KM)
KM

OPIS	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicije u toku	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje 01.januar 2017.god	661,450	13,678,154	26,223,257	7,528,469	48,091,330
Nabavka u toku godine	-	364,097	373,193	364,097	1,101,387
Prenos sa investicija u toku	-	-	-	(364,097)	(364,097)
Otuđivanje i rashodovanje	-		(53,435)		(53,435)
Stanje 31.decembar 2017.god	661,450	14,042,251	26,543,015	7,528,469	48,775,185
Efekti procjene na dan 01.01.2018.					
159,844	2,837,547	-		(7,528,469)	(4,531,078)
Nabavka u toku godine	-	105,737	984,961	540	1,091,238
Vrijednosno usklađenje	-	352,104	-	-	352,104
Prenos sa investicija u toku	-	-	-	-	-
Otuđivanje i rashodovanje	-	-	(317,584)	-	(317,584)
Stanje 31. decembar 2018.god	821,294	17,337,639	27,210,392	540	45,369,865
Ispravka vrijednosti					
Stanja 01. januar 2017	-	8,053,002	16,103,852	-	24,156,854
Amortizacija	-	581,490	823,399	-	1,404,889
Vrijednosno usklađenje	-	-	-	-	-
Otuđivanje i rashodovanje	-		(51,705)	-	(51,705)
Stanje 31. decembar 2017 god	-	8,634,492	16,875,546	-	25,510,038
Amortizacija	-	604,157	870,079	-	1,474,236
Otuđivanje i rashodovanje	-	0.00	(311,921)	-	(311,921)
Stanje 31. decembar 2018.god	-	9,238,649	17,433,704		26,672,353
Sadašnja vrijednost					
01.januar 2017.god	661,450	5,625,152	10,119,405	7,528,469	23,934,476
31.decembar 2017.god	661,450	5,407,759	9,667,469	7,528,469	23,265,147
31.decembar 2018.god	821,294	8,098,990	9,776,688	540	18,697,512
Postotak otpisa	-	53.29	64.07	-	58.79

Upravni odbor je u 2018. godini donio Odluku o usklađivanju vrijednosti nekretnina na Svalama sa računovodstvenim politikama, a na osnovu stručne studije ovlaštenog stručnog savjetnika. Usklađenje je izvršeno na način da je objekat aktiviran i retroaktivno izvršena ispravka na teret neraspoređene dobiti iz prethodnog perioda. Uporedo s tim izvršeno je i ukidanje revalorizacionih rezervi formiranih u momentu privatizacije u korist neraspoređene dobiti ranijih godina. Na povećanje kapitala, odnosno neraspoređene dobiti prethodnog perioda je uticalo i uknjižavanje zemljišta koje je 2016. godine dobijeno zamjenom sa Gradom Prijedorom.

Uporedna godina (31.12.2017. godina) u finansijskim izvještajima je korigovana da odrazi izvršenu ispravku.

Na dio nepokretne imovine Društva knjigovodstvene vrijednosti 2,953,189 KM uknjižena je hipoteka , kao instrument obezbeđenja plaćanja po ugovoru o dugoročnom kreditu.

5.2. ZALIHE

	KM	
POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
Zalihe sirovina i materijala	2,122,168	1,929,471
Materijal za proizvodnju-sirovine	998,954	782,089
Materijal za proizvodnju-ambalaža	831,074	847,253
Tehnički materijal	200,780	225,392
Gorivo i mazivo	55,141	41,446
HTZ sredstva	7,663	651
Materijal u skladištu restorana	8,673	7,910
Ostalo (potrošni mater. povr. amb.)	19,883	24,730
Nedovršena proizvodnja	5,864	13,892
Gotovi proizvodi	850,781	1,244,297
Trgovačka roba	-	-
Dati avansi za robu	12,022	20,304
Stalna sredstva namjenjena otuđenju	-	-
Ukupno:	2,990,835	3,207,964

5.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

	KM	
POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
Kratkoročna potraživanja	6,407,050	5,957,526
Kratkoročni finansijski plasmani	91,561	144,948
Ukupno:	6,498,611	6,102,474

a) Kratkoročna potraživanja

POZICIJA	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Potraživanja od kupaca - povezana lica	4,470,930	4,615,466
Potraživanja od kupaca u zemlji	9,069	7,423
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	1,746,508	1,215,370
Druga kratkoročna potraživanja		
Potraživanja od zaposlenih	1,470	841
Potraživanja iz specifičnih proizvoda (bonovi za kafu)	549	374
Ostala potraživanja (Fond zdravstva-ref. bol.i državne institucije)	87,006	26,534
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	91,518	91,518
Ukupno:	6,407,050	5,957,526

Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine su:

"KRAŠ TRGOVINA" d.o.o., Široki Brijeg	2,183,734
"KRAŠ" d.d., Zagreb	1,575,666
"KRAŠCOMMERCE" d.o.o., Ljubljana	257,628
"KRAŠ COMMERCE" d.o.o., Beograd	110,556
"KRAŠ COMMERCE" d.o.o., Skoplje	343,347

b) Kratkoročni finansijski plasmani

POZICIJA	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Kratkoročni krediti	90,186	141,958
Dio dugoročnih fin. plasmana koji dospijeva za naplatu do godinu dana	1,375	2,990
Ukupno:	91,561	144,948

5.4. GOTOVINA

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
Gotovina na računima u banci	77,645	47,390
Gotovina na deviznim računima	282,716	600,753
Gotovina u blagajni	1,571	1,542
Ukupno:	361,932	649,685

5.5. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.	KM
Porez na dodatu vrijednost	258,976	399,818	
Aktivna vremenska razgraničenja	20,421	18,999	
Ukupno:	279,397	418,817	

5.6. KAPITAL

STRUKTURA KAPITALA

	31. decembar 2018.	31. decembar 2017.	01. januar 2017.	u KM
I Osnovni kapital	18,473,634	18,473,634	18,473,634	
II Neraspoređena dobit	3,574,168	2,406,902	1,564,683	
1. Neraspoređena dobit ranijih godina	2,221,321	1,406,156	394,131	
2. Neraspoređena dobit tekuće godine	1,352,847	1,000,746	1,170,552	
III Rezerve	322,535	260,674	202,146	
IV Revalorizacione rezerve	0	0	0	
KAPITAL	22,370,337	21,141,210	20,240,463	

Korekcije neraspoređene dobiti su izvršene u uporednim podacima (na dan 31.12.2017. godine) u finansijskim izvještajima i u skladu sa stručnom studijom ovlaštenog stručnog savjetnika.

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

	31. decembra 2018.	31. decembra 2017.	31. decembra 2018.	31. decembra 2017.	Struktura (%)
1. Akcijski kapital	18,473,634	18,473,634	100.00%	100.00%	
Ukupan osnovni kapital	18,473,634	18,473,634	100.00%	100.00%	

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

	Broj akcija kao cijeli broj u KM	
	31. decembra 2018.	31. decembra 2017.
1. Obične akcije		
1.1. Broj običnih akcija	18,473,634	18,473,634
1.2. Nominalna vrijednost običnih akcija ukupno	1	1
2. Svega- nominalna vrijednost akcija	18,473,634	18,473,634

Pet najvećih akcionara:

Aкционар	% učešća u osnovnom kapitalu	% učešća sa glasa	pravom
KRAŠ DD ZAGREB	76.09 %	76.09 %	
PREF AD BANJA LUKA	9.99 %	9.99 %	
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5.05 %	5.05 %	
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND	3.23 %	3.23 %	
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN	0.28%	0.28%	

5.7. OBAVEZE

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017. KM
Dugoročne obaveze	795,549	2,324,312
Kratkoročne obaveze	5,691,177	5,676,263
Ukupno:	6,486,726	8,000,575

5.7.1. DUGOROČNE OBAVEZE

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
Dugoročni krediti	736,694	2,324,312
Obaveze po osnovu finansijskog zakupa	58,855	-
Ukupno:	795,549	2,324,312

Društvo ima zaključene ugovore o dugoročnim kreditima sa NLB bankom Banja Luka od 2014. godine na iznos od 4,000,000 KM koje je koristilo za finansiranje nabavke opreme u proizvodnji i Addiko bankom Banja Luka od 2016. godine na iznos od 3,500,000 KM koje je koristilo za obrtna sredstva uz rok otplate 5 godina.

Kao instrumenti obezbeđenja po Ugovorima su mjenice i hipoteka na nepokretnu imovinu (Nota 4.1.). Knjigovodstvena vrijednost nekretnine pod hipotekom na dan 31.12.2018. godine iznosi KM 2,953,189. Krediti se uredno otplaćuju.

Društvo je krajem 2017. godine i početkom 2018. godine nabavilo putničko auto i kombi na lizing na period od 5 godina. Rate se uredno otplaćuju.

5.7.2. KRATKOROČNE OBAVEZE

POZICIJA	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Dio dugoročnih obaveza sa dospijećem do godinu dana	1,604,693	1,874,900
Obaveze iz poslovanja	3,263,541	3,193,800
Obaveze za zarade i naknade zarada	466,764	416,591
Druge obaveze	27,295	25,272
Obaveze za ostale poreze i doprinose	28,647	25,698
Obaveze za porez na dobitak	62,023	-
Odložene poreske obaveze	205,918	124,192
Pasivna vremenska razgraničenja	32,296	15,810
Ukupno:	5,691,177	5,676,263

a) Društvo je na kratkoročne obaveze prenijelo dio dugoročnih kredita koji dospjeva do godinu dana u iznosu od 1.604.693 KM.

b) Obaveze iz poslovanja

POZICIJA	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Primljeni avansi	1,713	1,713
Obaveze prema dobavljačima - povezana društva	1,341,067	890,427
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	528,530	779,159
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1,390,307	1,519,137
Ostale obaveze iz poslovanja	1,924	3,364
Ukupno:	3,263,541	3,193,800

c) Obaveze za zarade i naknade zarada

POZICIJA	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	466,764	416,591
Ukupno:	466,764	416,591

d) Druge obaveze

	KM	31.12.2018.	31.12.2017.
POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2017.
Druge obaveze		27,295	25,271
Ukupno:		27,295	25,271

e) Obaveze za ostale poreze i doprinose

	KM	31.12.2018.	31.12.2017.
POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2017.
Obaveze za poreze, doprinose, naknade, carine i dr. troš.		28,647	25,698
Ukupno:		28,647	25,698

f) Obaveze za porez na dobitak

	KM	31.12.2018.	31.12.2017.
POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2017.
Obaveze za porez na dobitak		62,023	-
Ukupno:		62,023	0

U 2018. godini je utvrđena obaveza poreza na dobit u iznosu od 62.023 KM.

g) Pasivna vremenska razgraničenja

	KM	31.12.2018.	31.12.2017.
POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2017.
Obračunati ostali troškovi tekućeg obračunskog perioda koji nisu fakturisani u tom period		32,296	15,810
Ukupno:		32,296	15,810

h) Odložene poreske obaveze

	KM	31.12.2018.	31.12.2017.
POZICIJA		31.12.2018.	31.12.2017.
Odložene poreske obaveze		205,918	124,192
Ukupno:		205,918	124,192

❖ NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA
5.8. PRIHODI

OPIS	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Poslovni prihodi	21,823,463	22,925,768
Finansijski prihodi	184,210	80,969
Ostali prihodi	64,254	107,346
Dobit po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	352,103	-
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	3,832	118,873
Ukupno	22,427,862	23,232,956

5.8.1. POSLOVNI PRIHODI

OPIS	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Prihodi od prodaje robe	15,610	4,648
Prihodi od prodaje učinaka	22,087,554	22,285,290
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	13,390	10,381
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-	534,438
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	(401,544)	-
Ostali poslovni prihodi	108,454	91,011
Ukupno	21,823,463	22,925,768

a) Prihodi od prodaje učinaka

O P I S	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Prihodi od prodaje proizvoda povez pr licima i usluga Kraš	16,296,213	16,651,849
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	53,044	67,698
Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	5,738,297	5,565,743
Ukupno	22,087,554	22,285,290

b) Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka

Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka iskazano u bilansu uspjeha na dan 31.12.2018. godine iznosi 401,544 KM (31.12.2017. godine iskazano je povećanje vrijednosti zaliha učinaka u iznosu od 534,438 KM), (Nota 4.2.).

5.8.2. FINANSIJSKI PRIHODI

OPIS	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Prihodi od kamata	4,852	5,740
Pozitivne kursne razlike	179,226	75,127
Ostali finansijski prihodi	132	102
Ukupno	184,210	80,969

5.8.3. OSTALI PRIHODI

OPIS	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Dobici po osnovu prodaje materijala	2,036	1,467
Ostali nepomenuti prihodi	62,218	105,879
Ukupno	64,254	107,346

5.8.4. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

OPIS	31.12.2018.	31.12.2017.
Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	352,103	-
Ukupno	352,103	0

U skladu sa stručnom studijom ovlaštenog stručnog savjetnika Društvo je evidentiralo prihod od ukidanja gubitka u iznosu od 352,103 KM po osnovu povećanja vrijednosti imovine.

5.8.5. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

OPIS	KM	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	3,832	118,873
Ukupno	3,832	118,873

Prihod koji je knjižen najvećim dijelom se odnosi na povrat carine od strane Uprave za indirektno oporezivanje iz 2017. godine.

5.9. RASHODI

OPIS	31.12.2018.	Korekcija +/-	KM 31.12.2017.
Poslovni rashodi	20,636,071	236,461	21,238,116
Finansijski rashodi	241,245	-	475,911
Ostali rashodi	52,536	-	101,866
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	1,414	-	17,056
Ukupno	20,931,266	236,461	21,832,949

U skladu sa stručnom studijom ovlaštenog stručnog savjetnika Društvo je izvršilo korekciju uporedne godine (31.12.2017. godina) u finansijskim izvještajima.

5.9.1. POSLOVNI RASHODI

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Nabavna vrednost prodate robe	-	-
Troškovi materijala	12,480,642	13,562,705
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	5,781,376	5,582,909
Troškovi proizvodnih usluga	430,685	466,771
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1,474,236	1,404,889
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	403,741	389,166
Troškovi poreza	60,497	63,167
Troškovi doprinosa	4,894	4,970
Ukupno	20,636,072	21,474,577

U skladu sa stručnom studijom ovlaštenog stručnog savjetnika troškovi amortizacije na dan 31.12.2017. godine su povećani za 236,462 KM, odnosno za amortizaciju objekta na Svalama, tako da ukupan trošak amortizacije iznosi 1,404,889 KM – AOP 224.

a) Troškovi materijala

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Troškovi sirovina i ambalaže	11,391,772	12,501,467
Troškovi tehničkog materijala	187,860	214,687
Troškovi potrošnog materijala (za održav. higijene)	168,306	162,071
Troškovi ostalog materijala (kanc. HTZ, sit.inv.)	78,250	81,912
Troškovi plina za proizvodnju	463,043	407,386
Troškovi električne energije	176,712	184,007
Troškovi goriva	14,699	11,176
Ukupno	12,480,642	13,562,705

b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Bruto zarade i naknade zarada	5,483,147	5,242,780
Ostali lični rashodi	298,229	340,129
Ukupno	5,781,376	5,582,909

c) Troškovi proizvodnih usluga

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Usluge na izradi učinaka	59,601	49,814
Troškovi transportnih usluga	14,310	8,155
Troškovi izvoznih dažbina	38,108	37,003
Troškovi PTT usluga	45,657	45,088
Troškovi održavanja	94,415	114,602
Troškovi zakupnina	9,181	15,614
Troškovi reklame	94,733	136,609
Troškovi komunalnih usluga	47,309	46,750
Troškovi za ostale usluge	27,372	13,136
Ukupno	430,685	466,771

d) Troškovi amortizacije i rezervisanja

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Građevinski objekti	604,157	581,491
Postrojenja i oprema	870,079	823,398
Ukupno	1,474,236	1,404,889

e) Nematerijalni troškovi

	OPIS	31.12.2018.	31.12.2017.	KM
Troškovi neproizvodnih usluga				
Troškovi zdravstvenih usluga (sanitarni)	39,569	39,025		
Troškovi revizije, advok. Usluga	21,582	9,233		
Troškovi ostalih neproizv. usluga (seminari, ug. o radu)	64,735	86,041		
Troškovi reprezentacije	123,031	121,634		
Troškovi premija osiguranja	35,587	19,763		
Troškovi platnog prometa	51,007	56,513		
Troškovi članarina	16,835	18,319		
Ostali nematerijalni troškovi				
Stipendije studentima	600	-		
Sponzorstva, sindikat	44,342	32,524		
Administrativne i sudske takes	2,596	2,165		
Troškovi oglasa u štampi i dr.	3,857	3,949		
Ukupno	403,741	389,166		

5.9.2. FINANSIJSKI RASHODI

	OPIS	31.12.2018.	31.12.2017.	KM
Rashodi kamata	101,540	174,895		
Negativne kursne razlike	139,632	300,830		
Ostali finansijski rashodi	73	186		
Ukupno	241,245	475,911		

Negativne kursne razlike su posljedica pada kursa USD u kojem se iskazuje dio potraživanja od kupaca iz inostranstva.

5.9.3. OSTALI RASHODI

	OPIS	31.12.2018.	31.12.2017.	KM
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	5,362	73,583		
Gubici od prodaje materijala	166	-		
Rashodi po osnovu rashod.a zaliha mater. i robe i stali rashodi	47,008	28,283		
Ukupno	52,536	101,866		

5.9.4. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

OPIS	31.12.2018.	KM 31.12.2017.
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i spravke greške iz ranijih godina	1,414	17,056
Ukupno	1,414	17,056

U skladu sa stručnom studijom ovlaštenog stručnog savjetnika Društvo je izvršilo korekciju uporedne godine (31.12.2017. godina) u finansijskim izvještajima.

6. POVEZANA LICA

U svom redovnom poslovanju Društvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima: KRAŠ d.d. Zagreb u čijem je većinskom vlasništvu (76.09%), kao i sa ostalim članicama KRAŠ grupe (Kraš trgovina Široki Brijeg, Karolina d.o.o. Osijek, Kraš komerc d.o.o.e.l. Skoplje, Kraš Commerce d.o.o. Beograd, Krašcommerce d.o.o. Slovenija).

Između društva Mira a.d. Članica Kraš grupe i povezanih društava identifikovane su sljedeće skupine transakcija koje su se odvijale u periodu od januara do decembra 2018 godine:

- Prodaja konditorskih proizvoda;
- Nabava sirovina – Usluge centralne nabave;
- Plaćanje naknade za licencu;
- Ostale poslovne transakcije

Odnosi između Društva i povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi, po tržišnim uslovima.

O P I S	31.12.2018.	31.12.2017.
	KM	KM
Potraživanja od povezanih društava		
KRAŠ ZAGREB	1,575,666	2,220,673
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	257,628	201,979
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	343,347	259,943
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	2,183,734	1,850,823
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	110,556	82,049
Ukupno potraživanja od povezanih društava	4,470,930	4,615,466

Obaveze prema povezanim društvima

KRAŠ ZAGREB	1,341,067	792,507
KAROLINA OSIJEK	-	-
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	-	96,626
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	-	1,294
Ukupno obaveze prema povezanim društvima	1,341,067	890,427

O P I S	2018.	2017.
	KM	KM
Prihodi		
KRAŠ ZAGREB	6,625,639	8,148,204
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	1,977,586	1,661,831
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	879,230	861,118
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	6,443,720	5,678,025
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	389,289	321,022
Ukupno prihodi	16,315,465	16,670,200
Rashodi		
KRAŠ ZAGREB	1,752,370	1,961,810
KAROLINA OSIJEK	-	-
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	98,687	471,058
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	33,663	342,885
Ukupno rashodi	1,884,720	2,775,753

7. VANBILANSNA EVIDENCIJA

U vanbilansnoj evidenciji je evidentirana nabavljena oprema za probe u proizvodnji u vrijednosti od 197,148 KM koja je neadekvatnog kapaciteta te je namjenjena za povrat dobavljaču, kao i nabavljena sirovina (biljna mast) neadekvatna za proces proizvodnje koja je isporučena greškom dobavljača i koja je takođe namjenjena za povrat dobavljaču.

7. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima,
- Riziku likvidnosti,
- Kreditnom riziku.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereni na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidljivosti finansijskih tržišta.

Tržišni rizik

(a) Rizik od promjene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom prodaje na inostranom tržištu u stranim valutama prvenstveno USD.

Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti. U mjeri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni kurs kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.

(b) Rizik od promjene kamatnih stopa

Društvo je izloženo rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promjene kamatnih stopa u mjeri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospijevaju za naplatu u različito vrijeme ili u različitim iznosima.

Društvo je izloženo umjerenom kamatnom riziku jer ima dio obaveza na koje se obračunavaju kamate.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijeća. Društvo neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva.

Rizik likvidnosti

Finansijska imovina	U KM			
	Do jedne godine	Od 1-5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
31. decembar 2017.				
Bez kamata	7,027,332	-	-	7,027,332
Sa kamatom	54,762	90,186	-	144,948
UKUPNO	7,082,094	90,186	-	7,172,280
31. decembar 2018.				
Bez kamata	7,039,979	-	-	7,039,979
Sa kamatom	60,563	30,998	-	91,561
UKUPNO	7,100,542	30,998	-	7,131,540

Finansijske obaveze	U KM			
	Do jedne godine	Od 1-5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
31. decembar 2017.				
<i>Ostale obaveze po amortizacionoj vrijednosti:</i>				3,661,360
Bez kamata	3,661,360		-	3,661,360
Instrumenti po varijabilnoj kamatnoj stopi	1,874,900	2,234,312	-	4,199,212
UKUPNO	5,536,260	2,324,312	-	7,860,572
31. decembar 2018.				
<i>Ostale obaveze po amortizacionoj vrijednosti:</i>				3,848,270
Bez kamata	3,848,270		-	3,848,270
Instrumenti po varijabilnoj kamatnoj stopi	1,604,693	795,549	-	2,400,242
UKUPNO	5,452,963	795,549	-	6,248,512

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik neispunjerenja ugovornih obaveza drugih ugovornih strana koji će proizvesti finansijski gubitak Društva. Izloženost društva kreditnom riziku i kreditni položaj drugih ugovornih strana su neprekidno praćeni. Društvo je izloženo kreditnom riziku koji proizilazi uglavnom iz potraživanja od kupaca. Kontinuirano vrednovanje potraživanja provodi se na osnovu finansijskog položaja kupaca, a kada je potrebno, pribavljen je osiguranje potraživanja garancijom.

Fer vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o fer vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocjeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku te vrijednosti.

Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrijednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrijedenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu vrijednost. Fer vrijednost obaveza po kreditima procjenjuje se diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata. Ovako utvrđena fer vrijednost ne odstupa značajnije od vrijednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerojatnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju PDV, porez na dobit i poreze na zarade, zajedno sa drugim porezima. Za razliku od razvijenijih tržišnih privreda zakoni kojima se regulišu ovi porezi i propisi kojima se vrši implementacija ovih zakona često su nejasni ili ne postoje. Iz ovog razloga, često se javljaju razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama u vezi sa pravnom interpretacijom zakonskih odredaba što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave su predmet kontrola i pregleda od strane ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. To može dovesti do osporavanja transakcija od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa poreskim propisima Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina.

To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

8 NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Društvo je usaglašavalo salda svojih potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima na dan 31.12.2018. godine. Međutim, kako Društvo posluje sa velikim brojem poslovnih partnera, s nekim nije usaglasilo stanje svojih potraživanja i obaveza kao slijedi:

a) Neusaglašena salda potraživanja od kupaca iznose 1,024 KM.

Usaglašavanje nije izvršeno zbog toga što kupac nije odgovorio na poslani izvod otvorenih stavki.

b) Neusaglašena salda obaveza prema dobavljačima iznose 5,960 KM.

Neusaglašena stanja su nastala zbog terećenja za troškove koji nisu u skladu sa ugovorenim poslovnim odnosima.

8. SUDSKI SPOROVI

Društvo je u decembru 2015. godine podnijelo tužbu protiv troje fizičkih lica iz Prijedoru radi utvrđivanja prava vlasništva nad zemljištem. Vrijednost spora je 4,900 KM.

ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijske izvještaje usvojila je Uprava Društva i odobrila njihovo izdavanje dana 06.02.2019. godine.

U Prijedoru, januara 2019. godine

Lice sa licencom:

Svetlana Kačavenda, SR-0555/19

M I R A E
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Direktor Društva
Marica Vidaković



BDO d.o.o. Banja Luka

Ive Andrića 15
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
Tel: +387 51 225 011
Fax: +387 51 225 012

www.bdo.ba